


LES NOUBELETS DEL TENS,

COUTINAUS É JOUYOUSES,

Que toutis poden canta pel segur
sur d'Aires prou counescuts, an-
ciens & noubels.

*Factum est autem in diebus illis, exiit
Edictum à Cæsare Augusto, ut des-
criberetur universus orbis. Lucae,
Cap. II, v. I.*

Compousats per P. BARTHÉS, Toulousen.



A TOULOUSO;

En ço de la Beouso de J. P. ROUBERT,
Imprimur -- Libraire, dins la Carriero
S. Oursulo, à l'Enseigno de S. Thou-
mas d'Aquin.



Res P of PL B 29-23.

L'AUTHOU,

AS LEGEIRES MOUNDIS.

BElomen s'es poudut escaze, qu'en des-
pieit de la flaquiero, ma Muso ajo espelit
aqueste manadet de paraulos en fabou d'uno
partido de mous amics, que l'an pregado
penden le Carrayrol d'aquesto annado, de
lour manda quicom per se regauji aquestos
Festos de Nadal. Lour moutif ero trop gran,
é le sujet trop bél, per mensprésa lour de-
mando Randudo dounc à lour fantasia, s'es
mezo cuey sur sous argots, be que sio un
pauc despouderado, per grimpa sul tupél
ount rajo la bélo aigo qu'enjendro la Rimo
Moundino, é sans tumba de figot en cour-
rejo (coummo se dits coumunomen) lour a
fait naïsse aqueste Noubelet, qu'élo les pré-
go de canta de cor é d'affiecciu, en budan
souben l'Escudelo, per adouci le gargaillo,
an de milhou s'y fa.

Atal sio.



NOUBELET.

Sur l'Aire, Rebeillats bous Mainado, &c.

En despieit de la Guerro,
 Canten Nadal d'un cor jouyous,
 J E S U S ben sur la terro
 Nous clausi de fabous. *bis.*

S U L mandomen de l'Amperur,
 J O U S E P, per estre pus segur,
 Encaro bé que falso escur. *bis.*

Quito la Galileo,
 Bite partis de soun oustal.
 Per gagna la Judéo,
 Qu'és soun Pays natal,
 En despieit, &c.

D'un cor fidel, tendre & soumes,
 M A R I O, qu'és al darnié Mes,
 Sans abe cap de pou de res. *bis.*

De mal ni de blassuro,
 Perque porto le Rey del Cél,
 Bé que falso frescuro
 Le siec coum'un Agnél.
 En despieit, &c.

Sietado sur un bon mulet,
 Foxo se mes dins un saquet,

Fourec per le bonn Aujoulet. *bis.*
 Paufat dessus l'aubardo
 Per garanti la fu mouillé ;
 Del resto de la fardo
 Ne remplie un pagné.

En despieit, &c.

L'ordre que presso de parti,
 N'empacho pas que moun bezi
 Nou remplie sa coujo de bi. *bis.*
 Qu'el fourro dins la biaffo
 D'ambe le resto del cantel ;
 Tout ço que l'embarraffo,
 Que manquo d'un bridel.

En despieit, &c.

Couffi faren pel saumirou ?
 Jou n'ei ni estaco, ni courdou
 Per poude le mena milhou. *bis.*
 Labets, ça dits M A R I O,
 Escoutats, J O U S E P moun esan,
 Per nous y douna bio,
 Le toucaren daban.

En despieit, &c.

Atal s'en ban accoumpagnats
 Des besis de tous coustats,
 Que de se randre soun pressats. *bis.*
 Al loc de leur naissenso
 Per rampli le denoumbromen
 Que bol de leur presenço
 L'escrout del mandomen.

En despieit, &c.

Quant à Bètlhém, ⁵ soun arribats :
Ount seren nous autris loutjats ?
Besi beni pes camps, pes prats. . . . *bis.*
De gens de touto sorto
Que benen per prene loutgis ;
Quiten aquesto porto
Le bent nous malfoundis.

En despieit, &c.

La neyt que ben per fa al cluquet ;
Les porto à bira'l Bourriquet
Dret al Loutgis del Parrouquet. . . . *bis.*
Per beze se l'Ousteffo
Bouldrio lour presta le coubert ,
Més elo ambe rudeffo
Les mandec al Dezert.

En despieit, &c.

Se bezen de per tout cassats,
La Bierges l'y dits, espiats
Se prep d'aquelis cassenats. . . . *bis.*
S'y trobo qualque Estable ;
Anen y bite al petit trot :
Quant on es miserable,
On fa coumo l'on pot.

En despieit, &c.

Le boun J O U S E P, le cor farrat ;
Dits à M A R I O, bei troubat
Un loc triste é despouderat. . . . *bis.*
Nous y pouyren amaffo
Passa praqueste cop la neit,
La paillo de la plaffo

Nous serbira de lieit.

En despieit, &c.

Aquel loc éro d'un pauret
 Que s'apelabo Berdoulet,
 Ount establaio soun mulet. . . . *bis.*
 Amb'une bielho Baquo
 Que ballio dex francs per le mens.
 Dins aquelo barraquo
 Loutgéren nostros Gens.

En despieit, &c.

A miéjo néit le Rey del Cél
 Boulguec sourti d'un se piucel ,
 E' féc un miracle noubél. . . . *bis.*
 Le Soulel de Justisso
 Que nays , esclayro l'Establou
 Sa Maireto noubisso
 L'enfantéc sans doulou.

En despieit, &c.

Sul moumen d'un ta gran bounhur ,
 Nous au cal crese pel legur ,
 L'Abangeli nes pas mentur. . . . *bis.*
 La Musico celesto
 Se féc augi dan foxo brut ,
 Per hounourá la festo
 D'aquel noubél bengur.

En despieit, &c.

Les Pastourels dél Bezinat
 En gardan leurs troupèls al Prat,
 Se demandon qu'és arribat? *bis.*
 Per que tant d'allegresso

De joyo é de belos cansous
 Accampo lour tristesso,
 Regaugis lour Moutous?

En despieit &c.

Un Anjo dél Cél députat,
 Lour à bitomen annouçat,
 Que le Messio desirat. *bis.*
 A pres nostro naturo,
 En Bérléhem tout prép d'aqui,
 Que la causo es seguro
 E' que lour cal parti.

En despieit &c.

Qui bitomen pren les esclops,
 Qui tanco soun oustal per ops,
 Qui soun bezi crido tres cops. . . . *bis.*
 L'un pren uno bourrasso,
 L'autre un Agnél per soun presen,
 Atal s'en ban amasso
 Bezita la Jazen.

En despieit, &c.

J E A N l'y dounéc un flajoulet ;
 P E I R O T l'y ouffric un Auzelet
 E' G U I L H E M un plen flascoulet. *bis.*
 Dél boun bi de sa cabo,
 Per regauji le paure Aujol,
 M I Q U E L dounec sa Crabo
 E' J A Q U E T un linsol.

En despieit &c.

Las Fillos benen en danfan,
 A qui milhou fara s'y fan,

Per fa jouïnos à l'Efan..... *bis.*
 Intrados dins l'Estable,
 L'adoron toutos à genous ;
 L'Effantet tout aimable
 Las coumblo de fabous.

En despieit , &c.

En s'en tournan al Bourdalat ,
 Per tout elis an publicat
 Le gran bounhur qu'es arribat *bis.*
 La noubelo bantado
 Pes Angels de cado coustat ,
 E la Pax desirado,
 De bouno boulountat.

En despieit , &c.

Per acaba nostre Nouél ,
 Amics , toutis d'un cor fidél ,
 Oueï demanden al Rey del Cél *bis.*
 De fa cessa la Guerro ,
 De boule nous douna la Pats ,
 È que de nostros terros
 Les mals sion accampats.

En despieit de la Guerro ,
 Canten Nadal d'un cor joyous :
 JESUS ben sur la terro
 Nous clausi de fabous.

F I N.

Celui-ci se chantera sur l'Air.....
Depuis long-temps, &c.

Tous nos Voisins, nos Parens; nos Amis,
 Vont rendre hommage au Messie pro-
 mis :

Chacun s'empresse de passer devant,
 Pour se placer avantageusement,
 Pour haranguer & la Mere & l'Enfant.

Le Sieur Christophe qui est un bon humain,
 Parut à la Grêche de grand matin;
 Comme il étoit à genoux sur le seuil,
 Joseph le vit, & lui fit bon accueil,
 Et la Vierge l'honora d'un coup d'œil.

Pierre-Benoit connu pour bon chrétien,
 Très-charitable, grand homme de bien;
 Sans craindre la rigueur de la saison,
 Fut au Saint lieu faire son Oraison,
 Mais son air sombre effraya le Poupon.

Le Sieur Soubrié, son Epouse & sa Soeur,
 Tous affamés de voir le Dieu Sauveur,
 On pris une chaise de voiturin,
 Pour être à temps de l'adorer demain,
 Et de répandre l'or à pleine main.

Le Sieur Peyrot se leva grand matin,
 Et fit l'Office de Samaritain:
 Après sa très-humble adoration,
 On l'accueillit avec distinction,

Et fut comblé de Bénédiction.

Le Sieur Simon comparut sur la fin ,
Lorsque le jour étoit sur son declin ;
Il eût le temps d'adorer le Sauveur ,
Et d'aranguer la Vierge à son honneur ,
Le bon Joseph le traita avec douceur.

Notre Baptiste veut s'avanturer ,
Résolu de s'y faire voiturer ,
Bien convaincu qu'un Dieu si libéral
Le guérira dans l'instant de son mal ,
Et qu'il pourra revenir à cheval.

Catherine & Gabrielle sa Sœur ,
Sont arrivées en Chaise à porteur :
Leur Mere les conduisit par la main ,
Devant le Créateur du Genre humain ,
Qui leur a fait un sourire benin.

Jeanette n'en veut pas perdre sa part ,
Quand elle devoit arriver trop tard ,
Elle porte de son Lieu de Francon ,
Du bon Vin qu'elle a mis dans un flacon ,
Et du Fromage venu de Macon.

Pour profiter des graces du Sauveur ,
Et mériter de Lui quelque faveur ,
Il faut souffrir , mortifier ses sens ,
Observer ses divins Commandemens ,
Vivre en Chrétien jusqu'à la fin du temps.

FIN.

A U T R E N O E L

Sur l'Air *Ay un Galant qu'és
poulit coumo un Anjo , &c.*

Tout s'accomplit , & tout se vérifie ,
Nous renaissions exempts d'iniquité ,
C'est maintenant le regne du Messie ,
Et la fin de notre captivité.

Quelle faveur ! quels prodiges insignes !
Le Ciel s'abaisse en ce jour fortuné ;
Pour des Pêcheurs, des rebelles indignes,
A Bethléem un Dieu Sauveur est né.

Une Vierge par le Conseil choisie
Pour l'Epouse du Vivificateur,
Intacte , pure , & de grâce remplie,
Devient la Mère de son Créateur.

Un lieu désert, une vieille Masure
Sert de Palais au Fils du Tout-Puissant ;
Et toutes-fois dans sa retraite obscure,
Brille un Soleil jusques en Orient.

Herodes craint de perdre sa Couronne ;
Quand il entend parler d'un nouveau Roi :
Cet inhumain croit d'affermir son Trône
Par un Edit qui fait frémir d'éfroi.

Cruel Tyran , malgré ta politique,
Tu périras avec ton noir dessein ;
Pour fruit d'une scène la plus tragique
Tu souffriras mille tourmens sans fin.

Dans cette nuit tressaillons d'allegresse,
Suivons de près les Bergers innocens ;
Le Dieu Sauveur nous invite, & nous presse,
Courons à lui, nous sommes ses Enfans.

Aimable Roi, recevez pour hommage
Nos cœurs, nos corps, nos esprits & nos
sens,


Soutenez-nous dans ce pèlerinage,
Et sauvez-nous par vos secours puissans.

F I N.

Les - Noubelets
del vers

Continans e' Joyouses,
que toutis poden canta
pel segur sur d'aires prou
counescuts, anciens & noubels

Composats per P. Barthès
Toulousen.



a Toulouso

En go de la Beousode J. P. Roubert
Imprimur - Libraire, dins La Carriero
S. Oursulo, à l'Enseigno de
* S. ~~Thomas~~ o' Aquin. —

in-12 - 12 pages.

s. d. [18^m/₂]

1 Noels patois

2 Noels frsais

* Thomas

B. F. P.



1753